

MINISTARSTVO ODBRANE

Broj: 0704-426/25-8866/12

Mjesto i datum: Podgorica, 19.06.2026. godine

**UGOVOR O ISPORUCI
SREDSTAVA ZA PRANJE RUBLJA**

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon: 020/246-073
koga zastupa: **Dragan Krapović, ministar** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

"VELETEx" D.O.O.

sjedište: Podgorica
adresa: Cijevna bb
PIB: 02395673
žiro-račun: 510-215-74
naziv banke: CKB banka AD Podgorica
telefon: +382 20 606 260
e-mail: veletex@veletex.com
koga zastupa: **Miloš Golubović, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku sredstava za održavanje lične i kolektivne higijene, po partijama, broj 0704-426/25-8866/3-sl1 od 27.10.2025. godine, šifra postupka na ESJN-u 102173;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0704-426/25-8866/9 od 08.04.2026. godine;

Samostalna ponuda ponuđača "Veletex" d.o.o. Podgorica, šifra ponude 145821, podnijeta putem ESJN-a 24.11.2025. godine, za Partiju 2 – Sredstva za pranje rublja.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka **sredstava za pranje rublja (Partija 2)**, u svemu prema uslovima, zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i tehničkoj specifikaciji iz Tenderske dokumentacije, broj 0704-426/25-8866/3-sl1 od 27.10.2025. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude, broj 0704-426/25-8866/9 od 08.04.2026. godine i Ponudi Dobavljača, šifra ponude 145821 od 24.11.2025. godine.

Finansijski dio Ponude čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost robe iz člana 1 Ugovora iznosi 2.460,777 € sa uračunatim PDV-om, odnosno **2.033,70 € bez uračunatog PDV-a**, dok vrijednost PDV-a iznosi 427,077 €.

Ugovorne strane saglasne su da su u vrijednost iz stava 1 ovog člana uračunati troškovi prevoza robe do mjesta izvršenja Ugovora i svi ostali zavisni troškovi, koji se mogu javiti u toku realizacije Ugovora (troškovi ambalaže, osiguranja robe prilikom transporta i dr).

Član 3

Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po ovom ugovoru uplaćuje sukcesivno, na žiro-račun Dobavljača, broj 510-215-74 kod CKB banke AD Podgorica, u roku od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom propratnom isplatnom dokumentacijom.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu ispostavi fakturu potpisanu od strane ovlašćenog lica, sa posebno iskazanom vrijednošću PDV-a. Faktura mora sadržati i broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Dobavljač se obavezuje da, za potrebe Naručioca, isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Dobavljaču vrijednost isporučene robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 5

Naručilac se obavezuje da po zaključivanju Ugovora, u roku ne dužem od 3 dana od dana zaključivanja istog, imenuje odgovorno/a lice/a za realizaciju Ugovora, kao i da o svakoj promjeni, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijesti Dobavljača.

Član 6

Dobavljač je u obavezi da sve podatke, tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije Ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

ROK, MJESTO, NAČIN I DINAMIKA IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7

Dobavljač se obavezuje da isporuku robe iz člana 1 ovog ugovora vrši sukcesivno, u zavisnosti od potreba Naručioca, u roku od 1 (jednog) dana od dana prijema zahtjeva za isporuku od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca iz člana 5 Ugovora, zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca, po dispozicijama, koje će Naručilac blagovremeno dostavljati Dobavljaču, tokom perioda od 365 dana od dana početka primjene Ugovora, odnosno do utroška ugovorenih finansijskih sredstava iz člana 2 stav 1 ovog ugovora, ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

Ovaj ugovor počinje da se primjenjuje danom upućenog zahtjeva za isporuku ugovorene robe od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca iz člana 5 Ugovora.

Član 8

Mjesta izvršenja Ugovora, odnosno isporuke ugovorene robe su objekti Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore u Podgorici, Pljevljima, Baru, Kolašinu, Nikšiću i Zeti.

Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, dispozicijom definiše i druge lokacije na teritoriji Crne Gore kao mjesta isporuke ugovorene robe.

GARANCIJE KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 9

Dobavljač garantuje za kvalitet robe, odnosno garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka, kao i da kvalitet ugovorene robe u svemu odgovara proizvođačkim deklaracijama, koje će Dobavljač biti u obavezi da dostavi prilikom isporuke.

Član 10

Garantni rok za robu iz člana 1 Ugovora je u skladu sa garancijom proizvođača.

Dobavljač garantuje da će isporučena roba biti u propisanom roku upotrebe, koji prilikom isporuke neće biti kraći od $\frac{3}{4}$ roka upotrebe koji je predviđen deklaracijom, koja prati isporučeni artikal.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 11

Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se prilikom prijema robe, u mjestima isporuke iz člana 8 Ugovora, od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca iz člana 5 Ugovora, uvidom u

isporučenu robu i prpratnu dokumentaciju, odnosno provjerom da li isporučena roba odgovara karakteristikama iz tehničke specifikacije Naručioca, količini po svakom konkretno dostavljenom zahtjevu Naručioca za isporuku i prihvaćenoj ponudi Dobavljača.

Ukoliko se utvrdi da isporučena roba ne odgovara ugovorenom kvalitetu i traženoj količini, da je ambalaža oštećena prilikom transporta, ovlašćeno/a lice/a Naručioca iz člana 5 Ugovora će, odmah po uočenim nepravilnostima, obavijestiti Dobavljača i sačiniti Zapisnik u kome konstatuju vrstu i količinu robe koja ne odgovara zahtijevanim i staviti ih na raspolaganje Dobavljaču.

Dobavljač će biti u obavezi da, o svom trošku, izvrši zamjenu robe, odnosno da isporuči traženu količinu i preda robu na ugovorenu lokaciju Naručioca u roku ne dužem od 24h od momenta obavještenja o uočenim nedostacima od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca iz člana 5 Ugovora.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 12

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora od strane Naručioca, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u ukupnom iznosu od **246,08 €**, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja od 425 dana od dana izdavanja iste, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora, izuzev u slučaju kada do raskida Ugovora nije došlo krivicom Dobavljača.

Garancija za dobro izvršenje ugovora sastavni je dio Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 13

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac je dužan da raskine Ugovor u slučajevima utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Sve eventualne posljedice raskida Ugovora snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorene obaveze.

U slučaju raskida Ugovora, Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 10 dana od dana raskida Ugovora.

IZMJENE UGOVORA

Član 14

Ugovor, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama i to:

- radi nabavke dodatnih roba, koje su postale neophodne, a koje nijesu bile uključene u prvobitni Ugovor, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom robom nabavljenom u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručioca, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,
- kada je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,
- kad je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora, već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog Ugovora, a izmjene su predviđene Tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene Ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac je dužan da izmjenu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 3 dana od dana zaključivanja izmjene Ugovora.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama, primijenije se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", broj 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne

Gore, kojima se reguliše ova oblast, ukoliko nijesu u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Član 17

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 18

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 19

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i važi od dana obostranog potpisivanja od strane dolje navedenih ovlašćenih lica strana Ugovora i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Dobavljača.

ZA NARUČIOCA
MINISTARSTVO ODBRANE
PO OVLAŠĆENJU BROJ 01-142/24-1392
OD 09.02.2024. GODINE

VD GENERALNOG DIREKTORA
ppk mr Radovan Kostić

DOBAVLJAC
"VELETEX" D.O.O.
IZVRŠNI DIREKTOR
Miloš Golubović

Majla Petrović